

PAGLAUM [HOPE]	
Ang paglaum mao ang kinaiya sa pagsalig sa kaisipan nga resulta sa pagkat-on ug pagpadapat sa kamatuoran sa Bibliya mahitungod sa umaabot.	Hope is the mental attitude of confidence that results from learning and applying Bible truth regarding the future.
Sa paggamit sa Bibliya, ang "paglaum" (Greek: ELPIS) samag kahulogan sa "pagsalig". Ang pagtubo sa pagsalig moabut uban sa pagtubo diha kang Kristo. Ang gipadapat nga kahibalo sa mga prinsipyo sa Bibliya sa panahon ug sa kahangturan nagdala ngadto sa labaw nga pagsalig sa Pulong sa Dios.	In Bible usage, "hope" (Greek: ELPIS) is synonymous with "confidence". Growth in confidence comes along with growth in Christ. Applied knowledge of Bible principles of time and eternity leads to supreme confidence in God's Word.
Ang Kristohanon adunay pagsalig	The Christian has confidence in
usa ka panulondon nga walay katapusan	an eternal inheritance
1 Pedro 1: 4,5 4 Ngadto sa usa ka kabilin nga dili madunoton, ug walay buling, ug dili molubad, nga gitagana didto sa langit alang kaninyo, Nga ginabantayan sa gahum sa Dios pinaagi sa pagtoo alang sa kaluwasan nga andam nang gipadayag sa katapusan nga panahon.	1 Peter 1:4,5 4 to an inheritance incorruptible and undefiled and that does not fade away, reserved in heaven for you, 5 who are kept by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time.
ang bag-ong panimalay sa umaabot	the new home in the future
Juan 14: 1-3 1 "Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing; nagtuo ka sa Dios, motoo usab Kanako. 2 Sa balay sa akong Amahan adunay daghang mga balay; kon dili pa, ako unta ang nagsulti kanimo. Moadto ako aron sa pag-andam og dapit alang kanimo. Ug kong ako makaadto na, ug maka-andam kaninyo ug dapit, moanhi ako pag-usab, ug panad-on ko kamo uban gayud kanako; aron nga diin gani ako, atua usab kamo.	John 14:1-3 1 "Let not your heart be troubled; you believe in God, believe also in Me. 2 In My Father's house are many mansions; if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. 3 And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to Myself; that where I am, there you may be also.
ang lawas sa pagkabanhaw	the resurrection body
1 Corinto 15: 51-57 51 Ania karon, ginasulti ko kanimo ang usa ka tinago: Dili kitang tanan mangatulog, apan kitang tanan mausab- 52 sa usa ka gutlo, sa usa ka pagpamilok, sa katapusan nga trompeta. Kay pagapatunggon ang budyong, ug ang mga minatay pagapabangonon nga mga dili madunoton, ug kita pagaalid-an. 53 Kay kining madunoton kinahanglan	1 Corinthians 15:51-57 51 Behold, I tell you a mystery: We shall not all sleep, but we shall all be changed— 52 in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. 53 For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

<p>pagasul-oban sa pagkadili madunoton, ug kining may kamatayon kinahanglan pagasul-oban sa walay kamatayon.</p> <p>54 Ug sa diha nga kining madunoton kinahanglan magkinabuhi nga dili madunoton, ug nga sa ingon niini nga pagka-mortal nagsul-ob sa pagka-imortal, nan mahitabo ang mga pulong nga nasulat: "Ang kamatayon gilamoy sa kadaugan."</p> <p>55 O kamatayon, hain na ang imong udyong? O Hades, hain na ang imong pagdaug? "</p> <p>56 Ang udyong sa kamatayon mao ang sala, ug ang kusog sa sala mao ang balaod.</p> <p>57 Apan salamat sa Dios nga nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo.</p>	<p>54 So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written: "Death is swallowed up in victory."</p> <p>55 "O Death, where is your sting? O Hades, where is your victory?"</p> <p>56 The sting of death is sin, and the strength of sin is the law.</p> <p>57 But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.</p>
<p>Tan-awa usab ang 1 Mga Taga Tesalonica 4: 16-18; Mga Taga-Filipos 3:21; ug 1 Juan 3: 1,2.</p>	<p>See also 1 Thessalonians 4:16-18; Philipians 3:21; and 1 John 3:1,2.</p>
<p>Ang paglaum sa Israel anaa sa ilang pag-abot nga Mesiyas (ang Ikaduhang Pag-anhi ni Cristo, ang Iyang gingharian dinhi sa yuta, ug ang bag-ong yuta sa kahangturan.</p>	<p>The hope of Israel is in their coming Messiah (the Second Coming of Christ, His kingdom on earth, and the new earth of eternity.</p>
<p>Lucas 1: 67-79; Lucas 2: 28-32; Mga Buhat 26: 6,7; Mga Buhat 28:20; Efeso 2:12.</p>	<p>Luke 1:67-79; Luke 2:28-32; Acts 26:6,7; Acts 28:20; Ephesians 2:12.</p>
<p>Ang Pakigsaad ni Abraham (gipakusog sa mga Palestinian, Davidic, ug New Covenants) nga gisaad sa Israel ang yuta sa Canaan, ang walay katapusan nga binhi (ang Mesiyas), ug ang panalangin (bag-ong pagkatawo). Ang paglaum sa Israel anaa sa mga saad sa Dios.</p>	<p>The Abrahamic Covenant (amplified by the Palestinian, Davidic, and New Covenants) promised to Israel the land of Canaan, the eternal seed (the Messiah), and blessing (new birth). Israel's hope lies in these promises of God.</p>
<p>Ang paglaum ni Abraham gitumong sa saad sa usa ka bag-ong siyudad, ang Bag-ong Jerusalem,</p>	<p>Abraham's hope was directed to the promise of a new city, the New Jerusalem,</p>
<p>Hebreohanon 11: 9,10</p> <p>9 siya miingon, "Tan-awa, Ako mianhi aron sa pagbuhat sa Imong kabubut-on, O Dios." Gikuha Niya ang una aron Iyang maestablisar ang ikaduha.</p> <p>10 Tungod niana, kita pagabalaanon pinaagi sa paghalad sa lawas ni Jesucristo, sa makausa lamang sa tanan.</p>	<p>Hebrews 11:9,10</p> <p>9 then He said, "Behold, I have come to do Your will, O God." He takes away the first that He may establish the second.</p> <p>10 By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.</p>
<p>Ang paglaum alang sa Simbahan mao ang "bulahan nga paglaum" sa Paglalin.</p>	<p>The hope for the Church is the "blessed hope" of the Rapture.</p>
<p>Tito 2: 13-15</p> <p>Nga nagapaabut sa bulahan nga paglaum ug sa himaya sa atong Hari ug Manluluwas nga</p>	<p>Titus 2:13-15</p> <p>13 looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus</p>

<p>si Jesu-Cristo, 14 Nga mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanato aron sa paglukat kanato gikan sa tanang pagkadautan, ug sa pagputli, alang sa iyang kaugalingon, sa pagkamahinatagon ug pagkamatarung: (CKJV) Isulti mo kining mga butanga, itambag mo, ug badlongon mo ang bug-os nga kagahum. Ayaw itugot nga adunay magatamay kanimo.</p>	<p>Christ, 14 who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works. 15 Speak these things, exhort, and rebuke with all authority. Let no one despise you.</p>
<p>1 Juan 3: 2,3 Mga hinigugma, kita karon mga anak sa Dios; ug kini wala pa mapadayag kung unsa kita, apan nahibalo kita nga kon Siya gipadayag, kita mahisama Kaniya, kay kita makakita Kaniya sama Kaniya. Ug ang tanan nga aduna niini nga paglaum diha Kaniya nagaputli sa iyang kaugalingon, ingon nga Siya putli.</p>	<p>1 John 3:2,3 2 Beloved, now we are children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. 3 And everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure.</p>
<p>1 Mga Taga Tesalonica 4: 13-18 Apan dili ko buot nga kamo dili mahibalo, mga igsoon, mahitungod sa mga nangatulog na; aron dili kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaum. 14 Kay kong mitoo kita, nga si Jesus namatay ug nabanhaw, ingon man usab ang mga nangatulog pinaagi kang Jesus, pagadad-on sa Dios uban kaniya. 15 Kay kini giingon namo kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo: nga kita nga mga buhi, nga managpabilin hangtud sa pag-abut sa Ginoo, dili kita magauga sa mga nangatulog. 16 Kay ang Ginoo mismo mao ang manaug gikan sa langit uban sa singgit, uban sa tingog sa usa ka arkanghel, ug sa trompeta sa Dios. Ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mobangon pag-una. 17 Unya kita nga mga buhi ug nahibilin pagasagawon uban kanila sa mga panganod aron sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Ug sa ingon kami sa kanunay magauban sa Ginoo. 18 Busa magdinasigay kamo ang usa ug usa niini nga mga pulong.</p>	<p>1 Thessalonians 4:13-18 13 But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. 14 For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. 15 For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. 16 For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. 17 Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. 18 Therefore comfort one another with these words.</p>
<p>Ang paglaum gikuha gikan sa maong mga tudling ingon nga Pinadayag 2:14 diin kini giingon nga wala nay kamatayon, mga luha, kasakit, ug uban pa.</p>	<p>Hope is derived from such passages as Revelation 2:14 in which it is stated that there will be no more death, tears, pain, etc.</p>
<p>Ang paglaum (pagsalig) nga anaa kang Kristo maoy hinungdan sa kamatayon nga mawad-an</p>	<p>The hope (confidence) we have in Christ has caused death to lose its sting and the grave to</p>

<p>sa kahapdos ug ang lubnganan nga mawad-an sa kadaugan niini.</p>	<p>lose its victory.</p>
<p>1 Corinto 15: 54-58 54 Ug sa diha nga kining madunoton kinahanglan magkinabuhi nga dili madunoton, ug nga sa ingon niini nga pagka-mortal nagsul-ob sa pagka-imortal, nan mahitabo ang mga pulong nga nasulat: "Ang kamatayon gilamoy sa kadaugan." 55 O kamatayon, hain na ang imong udyong? O Hades, hain na ang imong pagdaug? " 56 Ang udyong sa kamatayon mao ang sala, ug ang kusog sa sala mao ang balaod. 57 Apan salamat sa Dios nga nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 58 Busa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, magmalig-on, dili matarug, kanunay puno sa buhat sa Ginoo, nasayud nga ang inyong paghago dili makawang diha sa Ginoo.</p>	<p>1 Corinthians 15:54-58 54 So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written: "Death is swallowed up in victory." 55 "O Death, where is your sting? O Hades, where is your victory?" 56 The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. 57 But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. 58 Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord.</p>
<p>Ang pulong nga wala'y paglaum dili angay sa bokabularyo sa Cristohanon.</p>	<p>The word hopeless should never be in the Christian's vocabulary.</p>